



Rescontres folclorics



Nascuda en 1957, La Garriga, còla folclorica emblematica de Montpelhièr, **engimbra** lo 19 de mai, sos famoses Rescontres folklorics.

« La farandola, la matelòta, lo chivalet... La Garriga Lengadociana es una còla d'arts e tradicions popularas que son activitat majora es de practicar las danças tipicas dau Lengadòc au son dels autbòis, acordeons diatonics e tamborinets. Cargam tanben los costumes dau sègle XIX » çò ditz Jean-Claude Lacour, vice-president de La Garriga. La presidenta estent Fanny Assié desempuòi 2008. La **còla** a per tòca de perpetuar l'art de viure d'un còp èra dins lo biais de las tradicions e costumas de Montpelhièr e dau Lengadòc-Bas. Se ten un quaser de cargas precis tant per las danças que per los costumes. Per la pichòta istòria, emai los dejós **se devon** d'èstre d'epòca. La Garriga prepausa tanben l'usatge d'estruments tradicionaus, lo cant coral en lenga d'òc, una seccion patrimoniala, una seccion cosina tradicionala e un **talhièr** costumes. Se recampa mai per de repeticions cada dissabtes de 18h a 20h au gimnasi Amélie-Blanchard, carrièra de Bercy. La còla dança en representacions regularas a Montpelhièr e dins l'**encontrada**,

en França emai a l'estrangèr. Un de sos temps fòrts a Montpelhièr : Los Rescontres folklorics que, per sa 22ena edicion se debanaràn lo 19 de mai. Aprèp un **seguit** au despart de l'Ofici de torisme a 15^h30 e un **passa-carrièra** dins l'Escusson, las tres còlas : La Garriga, la **Miugrana** de Frejús (Var) e los Filhs de Luchon (Garona-Nauta), balharàn tre 4 oras dau tantòst, un spectacle sus la **parabanda** de l'operà Comèdia. Puòl las còlas **porgiràn** una serada de balèti (bal fòlc), a 9^h30 del ser, a la sala municipala Pagésy (anciana Comuna). Cadun poirà dintrar dins la dança au son dels estruments tradicionaus de la region. Espectacle completament a gratis. Una bèla fèsta de **prima** de pas mancar !

/engimbrar/ organiser
/talhièr/ atelier **/còla/** groupe
/encontrada/ environs
/se debanar/ se dérouler
/seguit/ défilé **/passa-carrièra/**
déambulation **/miugrana/**
grenade **/parabanda/** parvis,
terrasse **/porgir/** offrir **/prima/**
printemps.

Rencontres folkloriques

Créée en 1957, La Garriga, groupe folklorique emblématique de Montpellier organise le 19 mai, ses fameuses Rencontres folkloriques.

« La farandole, la matelote, le chevalet... La Garriga Lengadociana est un groupe d'arts et traditions populaires dont l'activité principale est la pratique des danses typiques du Languedoc au son des hautbois, accordéons diatoniques et tambourinets. Nous portons également les costumes du XIX^e », explique Jean-Claude Lacour vice-président de La Garriga. La présidente étant Fanny Assié depuis 2008. L'association a pour objectif de perpétuer l'art de vivre d'antan au travers des traditions et coutumes de Montpellier et du Bas-Languedoc. Elle suit un cahier des charges précis tant pour les danses que pour les costumes. Pour la petite histoire, même les dessous doivent être d'époque. La Garriga propose aussi la pratique d'instruments traditionnels, le chant choral en langue d'Oc, une section patrimoine, une section cuisine traditionnelle et un atelier costumes. Elle se rassemble principalement pour des répétitions tous les samedis de 18h à 20h au

gymnase Amélie-Blanchard, rue de Bercy. Le groupe donne des représentations régulières à Montpellier, sa région, en France et même à l'étranger. Un de ses temps fort à Montpellier : les Rencontres folkloriques qui pour cette 22^e édition auront lieu le 19 mai. Après un défilé au départ de l'office de tourisme à 15h30 et une déambulation dans les rues de l'Écusson, les trois groupes La Garriga, La Miugrana de Fréjus (Var) et les Fils de Luchon (Haute-Garonne) donneront dès 16h, un spectacle sur le parvis de l'opéra Comédie. Puis, les groupes offriront une soirée de balèti (bal folk) à 21h30, salle municipale Pagésy (ancien hôtel de Ville). Tout le monde pourra entrer dans la danse au son des instruments traditionnels régionaux. Spectacle entièrement gratuit. Une belle fête de printemps à ne pas manquer !



lagarriga.fr